

t7_qc_lang2 (TMd-
scRTTSah9YtMzSieiVFLTRWD9LyYcXjM)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k21_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k22_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m2_subset_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_qc_lang1 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_qc_lang1 X0) (k1_zfmisc_1 \\ (k2_qc_lang1 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ X1 (k3_qc_lang1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ (k15_qc_lang1 X0 X1 X2) (k9_qc_lang1 X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((v5_qc_lang1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((X2 = k22_qc_lang1 X0 X1) \Leftrightarrow (\exists X3. (m2_subset_1 X3 (k2_qc_lang1 \\ X0) (k3_qc_lang1 X0)) \wedge (X1 = k15_qc_lang1 X0 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((v5_qc_lang1\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ (k2_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow ((X2 = k21_qc_lang1\ X0\ X1) \Leftrightarrow (\exists X3.(\\ m1_subset_1\ X3\ (k9_qc_lang1\ X0)) \wedge (X1 = k15_qc_lang1\ X0\ X2\ X3)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((v5_qc_lang1\ X1\ X0) \Leftrightarrow (\exists X2.(m2_subset_1\ X2\ (k2_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \wedge (\exists X3.(m1_subset_1\ X3\ (k9_qc_lang1 \\ X0)) \wedge (X1 = k15_qc_lang1\ X0\ X2\ X3)))))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0\ X1)) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1\ X1\ (k2_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((k21_qc_lang1\ X0\ (k15_qc_lang1\ X0\ X1\ X2) = X1) \wedge (k22_qc_lang1 \\ X0\ (k15_qc_lang1\ X0\ X1\ X2) = X2)))) \end{aligned}$$